



## Batelòc : cap a una basa informatizada de tèxtes occitans

Myriam Bras, Jean Thomas

### ► To cite this version:

Myriam Bras, Jean Thomas. Batelòc : cap a una basa informatizada de tèxtes occitans. A. Rieger & D. Sumien. IXème Congrès International de l'Association Internationale d'Études Occitanes, Aug 2008, Aachen, Germany. Shaker, pp.661-670, 2011. <hal-00986409>

**HAL Id: hal-00986409**

**<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00986409>**

Submitted on 2 May 2014

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# BaTelÒc : cap a una basa informatizada de tèxtes occitans

**Myriam Bras**

Universitat de Tolosa, CLLE-ERSS CNRS & Universitat Tolosa Lo Miralh,  
myriam.bras@univ-tlse2.fr

**Joan Thomas**

Universitat de Tolosa, IUFM , joanthomas@club-internet.fr

## 1. Fons de donadas textualas pels estudis occitans

Una de las grandas dificultats del trabalh scientific dins lo domèni occitan es la del manca d'apleches per la recèrca. Per mai d'un cercaire, que siá linguista, literari, istorian, etnològ, sociològ, lo trabalh de recèrca passa per l'estudi de tèxtes en lenga occitana. Mas an pas totes l'astre de poder recampar aisidament lo fons de donadas necite, e lor cal plan sovent picar o numerisar los tèxtes que vòlon estudiar per tal d'aprestar lor fons de donadas.

Los cercaires mai astrucs, d'aquel punt de vista, son los cercaires medievistas que pòdon utilizar lo *Concordancier de l'Occitan Medieval* (Rickets, 2001, 2005) e lo *Corpus Electronic de l'Occitan Gascon* (Field, 2008), dos corpus de tèxtes (literaris pel primièr, juridics pel segond) informatizats que permeton als cercaires de far de cèrcas eficaças e aviadas.

Pels tèxtes de las temporadas modèrna (sègles XVI-XVII) e contemporanèa (sègles XVIII-, XXI), se los libres e manescriches de papièr existisson, totes son pas de bon trapar, mai que mai pels cercaires que son endefòra d'Occitània. Mercés al trabalh de numerizacion menat per l'associacion *CIEL d'ÒC*, una bona tièra d'òbras (mai de 500 tèxtes dels sègles XIX e XX) es ara a posita dins la *Biblioteca Virtuala de la Tor Manha* jos la forma de documents electronics encodats dins un format estandard, lo format pdf. Aquesta bibliotèca numerica es "en linha" <sup>1</sup>, es a dire consultabla per totòm via internet. La màger part dels tèxtes son

---

<sup>1</sup> <http://sites.univ-provence.fr/tresoc/>

numerizats en mòde tèxte, çò que permet de ne copiar de tròces per bastir lo fons de donadas necites a un trabalh de recèrca. Mas per aquò far, cal causir los tèxtes los uns après los autres, anar quèrre dins cada tèxte lo tròç causit e bastir “a la man” (en fasant de “talhatges/pegatges”) lo fons de donadas.

## **2. Cap a una Basa Textuala per l'occitan : BaTelÒc**

Per ajudar la recèrca a partir dels tèxtes occitans, una bibliotèca numerica coma la *Bibliotèca Virtuala de la Tor Manba* constituís ja una ressorga preciosa. Mas se pòt anar mai luènh per ajudar los cercaires al moment que vòlon bastir lor fons de donadas amb un dispositiu que se ditz una « basa textuala ». Una basa textuala recampa, coma una bibliotèca electronica, de tèxtes numerizats. Mas i a doas diferenças màgers.

La primièra es qu'una basa textuala es una « basa de donadas » que sas donadas son de tèxtes. Es doncas un ensem organisa e estructurat de tèxtes que pòdon èsser manejats – classats, triats...– segond una tièra de critèris. Aqueles critèris son d'informacion suls tèxtes que se dison las « metadonadas », per exemple lo nom de l'autor dels tèxtes a seleccionar, lor data o temporada d'escritura, lo dialècte, etc. Aquò permet de considerar pas totes los tèxtes de la basa al còp, mas daissa a cadun la possibilitat de se bastir son « corpus de trabalh » en causissent dins la basa los tèxtes que vòl estudiar. Una basa textuala es pas un corpus del contengut fixe, mas una mena de « servidor a corpus » (Habert, 2000) ont cada cercaire pòt anar posar çò que li cal per bastir son fons de donadas, son « corpus de trabalh ».

La segonda diferença entre una bibliotèca numerica e una basa textuala es dins lo format e l'encodatge dels fichièrs. Los tèxtes d'una basa textuala son encodats dins un format que permet de far aisidament de cercas d'occurenças dins los tèxtes e que permet d'enriquesir lo tèxte amb d'annotacions diversas per fin de melhorar encara las cercas.

De mai en mai de lengas an lors basas textualas : *Frantext*, *The British National Corpus*, *Base de Datos Sintácticos del español actual*, *El Corpus Textual Informatizat de la Llengua Catalana*, *XX. mendeke euskararen corpus estatistikoa*, etc. Aquelas basas son de ressorgas indispensables per

menar de descripcions scientificas de las lengas dins los domènis del lexic, de la morfologia, de la sintaxi, etc. Mas las amiras de la bastison d'una basa textuala pòdon ésser tanben didacticas o lexicograficas (Bras e Thomas, 2007).

Lo projècte TelÒc (Bras, 2006) a per tòca de bastir una Basa Textuala per l'Occitan – *BaTelÒc* – en recampar d'òbras escrichas de totas menas – literatura, teatre, conte, tèxtes tècnics, jornalistics, cronicas – de las temporadas modèrna e contemporanèa. La basa textuala *BaTelÒc* e la *Biblioteca Virtuala de la Tor Manha* seràn complementàrias, dins la mesura que metran pas los tèxtes a posita del meteis biais. Se pensa tanben dins un autre temps i apondre de tèxtes d'oral-escrich. La bastison d'una basa de tèxtes orals es ja aviada dins l'encastre del projècte del Thesaurus Occitan, *THESOC*<sup>2</sup>. S'agís d'enregistraments sonòrs que son tanben transcriches. *BaTelÒc* poiriá ésser interfaçada amb lo modul tèxte del *THESOC* per çò que concernís l'oral-escrich coma los contes e lo teatre.

En mai dels ligams amb aqueles dos projèctes occitans, la bastison de *BaTelÒc* profecarà d'un partenariat amb l'ATILF a Nancy, lo laboratòri que manten la basa textuala francesa *Frantext*<sup>3</sup>. *BaTelÒc* serà mesa a posita del public per nòstre labòratori CLLE-ERSS sus un portanèl dedicat a las ressorgas lexicalas e textualas manejat pel Centre Nacional de Ressorgas Textualas e Lexicalas (CNRTL)<sup>4</sup>.

### 3. La basa experimental

La primièra etapa del projècte es la bastison d'una basa experimental d'un milion de mots. Per aquò far, mercés a l'ajuda de Robèrt Martí d'IDECO, avèm recampat un trentinat d'òbras recentas (doncas ja al format numeric) causidas dins la literatura de Provença, Gasconha, Lengadòc, Lemosin e Auvèrnha. Avèm encodats los tèxtes, dins lo lengatge XML (*eXtensible Markup Language*) en seguissent las nòrmas internacionalas d'encodatge de tèxtes de la TEI (*Text Encoding Initiative*) dichas P5. Lo prototip de motor de cèrca es ara operacional e la mesa en linha de la basa experimental es prevista per 2009. Per ara lo trabalh es menat per

---

<sup>2</sup> <http://thesaurus.unice.fr/>

<sup>3</sup> <http://www.frantext.fr/> e <http://www.atilf.fr>

una pichòta còla, avèm aguda l'ajuda tecnica de Marie-Paule Jacques puèi de Mai Ho-Dac<sup>5</sup> e de Franck Sajous pel codatge dels tèxtes e la programacion del motor de cèrca.

### 3.1 Codatge dels tèxtes

XML (eXtensible Markup Language) es un metalengatge de descripcion dels documents. Un document al format XML conten de “gavitèls” que marcan son estructura e las caracteristicas de sas partidas. La TEI (Text Encoding Initiative) es una nòrma generala per la descripcion dels tèxtes en sciéncias umanas. Los documents son estructurats coma un parelh Cap/Còs. Lo cap conten las metadonadas, e lo còs conten lo tèxte. Donam çai-jós un exemple de tèxte encodat en XML a la nòrma TEI/P5.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--<!DOCTYPE TEI SYSTEM "TeiP5.dtd"-->
<TEI>
  <teiHeader>
    ..... Un centenat de linhas de metadonadas .....
  </teiHeader>
  <text>
    <front>
      <doctitle><hi rend="M">l'estilò negre de la pluma d'aur</hi>
    </doctitle>
    </front>
    <body>
      <div type="preface">
        <p>Sèm plan astrucs ! Òc ben, plan astrucs ! Ai l'estilò negre de la
pluma d'aur, l'estilò de totas las istòrias, de totas las jòias e de totas las lagremas, de tots los espèrs e
de totas las ràbias. </p>
      ..... Aquí i a tot lo tèxte ondrat de gavitèls .....
    </body>
  </text>
</TEI>
```

Per encodar lo tèxte segon aquel format, avèm mes al ponch una cadena de tractament : los fichièrs son pre-tractats a la man abans d'èsser revirats automaticament en xml per un programa de traduccion ; las meta-donadas son sasidas mercés a una interfàcia especifica puèi los cap de fichièrs son generats automaticament.

---

<sup>4</sup> <http://www.cnrtl.fr>

<sup>5</sup> Mercés al sosten financièr del CNRTL e del CROM (Centre de Ressorgas Occitanas e Miegjornalas).

## 3.2 « Interrogar » BaTelòc

### 3.2.1 Causir lo corpus de trabalh

Tota utilizacion de Batelòc comença per la causida del corpus de trabalh, valent a dire tota la basa o una partida de la basa. La seleccion se fa en combinant de critèris coma lo nom de l'autor, lo titol de l'òbra, lo genre textual, lo dialècte de l'occitan, la nòrma grafica, la data o la temporada de publicacion. Vesèm en Figura 1 un exemple de seleccion de totes los romans en lengadocian escriches en grafia classica de la basa experimentalala amb lo prototip de motor de cerca.

BaTelòc [ Acuèlh ] [ Causida del corpus ] [ Concordanças ] [ Sequências ]

**Auteur**

Nom :  Dialècte : lengadocian

Pichon nom :  Grafia : classica

Titol :  Genre : roman

Cercar

Titol	Autor	Date	Genre	Dialècte	Grafia
<input checked="" type="checkbox"/> Joan Delcaire	Cristian Laus	2003	roman	lengadocian	classica
<input checked="" type="checkbox"/> Lo Balestrièr de Miramont	Robèrt Martí	2006	roman	lengadocian	classica
<input checked="" type="checkbox"/> Los crocants de Roergue	Ferran Delèris	2000	roman	lengadocian	classica
<input checked="" type="checkbox"/> Un estiu sus la talvera	Sèrgi Gairal	2001	roman	lengadocian	classica

Confirmar causidas

Figura 1 : Causida del Corpus de Trabalh

### 3.2.2 Cercar dins la basa

Un còp lo corpus de trabalh causit, se pòt far de requèstas de diferentas menas que permetan de cercar de concordanças, de tirar de contèxtes que clauson un mot, una partida o una sequéncia de mots, de cercar de coocurréncias. Es previst tanben de metre en òbra de calculs de frequéncias dins lo corpus.

La cèrca es basada sus la nocion de « forma ». Una « forma » pòt èsser un mot, una partida de mot un grop de mots (o per exemple), una frasa, etc.

## Cèrca de concordanças d'una forma

La cèrca de concordanças d'una forma permet per exemple de far la tièra de totes los mots que s'acaban pel sufixe *-atièr*, de cercar lo « grop de mots » *qu'es aquò* (cf . Figura 2), o l'expression temporal *al cap d'una mesada* en cap de frasa per exemple (en utilizant la ponctuation dins la requesta).

The screenshot shows a web browser window titled "TELOC : Concordanças - Iceweasel". The address bar shows the URL "http://localhost:8080/teloc/search/concordances.jsp?word=qu'es+aquò". Below the browser, there is a navigation bar with "BaTelÒc [ Acuèlh ] [ Causida del corpus ] [ Concordanças ] [ Sequéncias ]" and a Creative Commons license icon.

The main search interface is titled "Cèrca" and includes a search box with the text "qu'es aquò" and a "Cercar !" button. Below the search box is a keyboard layout with various characters.

The search results are displayed in a table with the following structure:


Texte	Contexte
Los crocants de Roergue -- 878	pas caras. Cinc sòus lo litre. <b>Qu'es aquò</b> cinc sòus pel temps que sèm ? Pas res,
L'estilò negre -- 431	" <b>Qu'es aquò</b> ? lor demandèt la Pietrona ?
Joan Delcaire -- 324	n pitral : La maquina per lavar la vaissèla, Mamà <b>qu'es aquò</b> qu'un piucelatge ? e La Torre de Londres
Joan Delcaire -- 408	faire ? Coneissiá tot son mond e mai los novèls. <b>Qu'es aquò</b> d'ont venètz ?
Joan Delcaire -- 1150	Se parlatz amb qualqu'un del país, demandatz-li : <b>Qu'es aquò</b> los Tòis ? Veiretz son uèlh se neblar, sa l
Un estiu sus la talvera -- 330	- Far qué ? <b>Qu'es aquò</b> que me volètz ?
Un estiu sus la talvera -- 472	pas començat que romègas, li respondèt mon paire. <b>Qu'es aquò</b> mièja jornada de coa contra tres meses
Un estiu sus la talvera -- 646	- nòrma, quina idèa ! <b>Qu'es aquò</b> la nòrma ? Viure totes escanats ? Non, le
Dels camins bartassiers -- 2510	" <b>Qu'es aquò</b> ? qu'es aquò ? ròta la pantrassa d'un ton r
Dels camins bartassiers -- 2510	" <b>qu'es aquò</b> ? ròta la pantrassa d'un ton rufe.
Dels camins bartassiers -- 2571	" <b>Qu'es aquò</b> ? Qu'es aquò ? N'avètz qu'un parelh de l
Dels camins bartassiers -- 2571	" <b>Qu'es aquò</b> ? N'avètz qu'un parelh de linçòls. Son pc
Las catas negras pòrtan bonaür -- 245	-"Un bec ? De <b>qu'es aquò</b> ?"

At the bottom of the screenshot, a taskbar is visible with the text "Done", "1 2 3 4", "bras@erss-commu...", "TELOC : Concor...", "GIMP", and the time "19:31:25".

Figura 2 : Cèrca de las concordanças de la forma *qu'es aquò*

## Cèrca de formas en contèxte

Aquela mena de cèrca es la meteissa que la de las concordanças mas la presentacion de las resultas n'es diferenta, coma o vesèm en Figura 3 que porgís las cèrcas dels contèxtes de l'expression *aquò rai*. Los contèxtes son mai largs que los de las concordanças.



The screenshot shows a web browser window titled "TELOC : Sequéncias - Iceweasel". The address bar shows the URL "http://localhost:8080/teloc/search/sequences.jsp?toDo=lookForSequenc". The page content includes a search form with three rows for "Forma 1", "Forma 2", and "Forma 3". Each row has a dropdown menu set to "conten", a text input field containing "aquò rai", and a "Cercar !" button. Below the search form, there is a section titled "Resultas : 44 ocurrencias trobadas" containing a list of results. The first six results are visible:

Res.	Contèxte
1	<b>Vida e engranatges</b> -- § 87 que de grollas (de las ròsas, en forma de sosten : lo trip golamàs !), e la caissa de la guitarra, <b>aquò rai</b> , es blindada, mai qu'un AMX. S'escagassa lo pè e tomba de cuol pel sòl en quillant que l'ai tuada. A
2	<b>Vida e engranatges</b> -- § 170 'efièches, mas aquò, a mon vejaire, s'apren a las personas, a l'epòca, al temps que fa, al contèxte. <b>Aquò rai</b> . Ieu, m'escapi de l'ostal, que seriá sinistre si que non, e me'n vau beure defòra. E aqueste còp, e
3	<b>Vida e engranatges</b> -- § 322 soi puslèu longanha, non pas per escriure, mas per me decidir a clavar quicòm. De novèlas, n'aviái, <b>aquò rai</b> , de pas publicadas encara, de pas tròp acabadas de segur, gaire satisfasentas a mon vejaire, mas ne
4	<b>Las Trèvas d'Orador</b> -- § 152 atge novèl foguèt bastit a costat. Foguèt inaugurat en 1953. Era modèrne e deliberadament sinistre. <b>Aquò rai</b> , èra pas malaisit : l'arquitectura d'aquela epòca de reconstruccion brilha pas per sa beutat, mas
5	<b>Los crocants de Roergue</b> -- § 137 Is, lo jovent presentat per Flavià amb la promessa del bonur suls puèges de Bòrs. <b>Aquò rai</b> , Raols èra ni bèstia ni missant ; mas lo bonur, ont èra lo bonur ? Se foguèsson o
6	<b>Los crocants de Roergue</b> -- § 500

Figura 3 : Cèrca dels contèxtes de la forma *aquò rai*

## Cèrca de sequéncias de formas

Una altra mena de cèrca consistís a traire los contèxtes que clauson de sequéncias de formas distantas dins lo tèxte. La figura 4 mostra per exemple que la cèrca de la séquencia *un costat ... autre* dona de parells d'expressions coma :



*d'un costat ... de l'autre, d'un costat a l'autre, d'un costat... d'un autre...*




Figura 4 : Cèrca dels contèxtes de las sequências de formas *un costat...autre*

## Cèrcas mai complexas

Per fin de menar de cercas mai complexas, se pòt utilizar un lengatge d'expressions regularas que permet de parametrizar las formas per cercar mai de causas al còp o de botar mai de constrenchas sus las resquestas.

Per exemple, se pòt cercar una forma o una altra forma dins la meteissa requesta, la disjonccion « o » es representada pel simbòl | : atal la requesta *solelh (colc | levat)* permet de cercar al còp la formas *solelh colc* e *solelh levat*. La requesta *qu'(es | ei) (aquò | çò)* permet de cercar *qu'es aquò*, *qu'es çò*, *qu'ei çò*, *qu'ei aquò*.

Lo lengatge d'expressions regularas permet tanben de cercar una forma en fin de mot. Per exemple, per cercar las occurréncias del sufixe *-et*, basta de far la requèsta  $\backslash p\{L\}^*et$ . S'òm vòl pas fòrbandir los mots al plural, cal enriquesir la requèsta en  $\backslash p\{L\}^*(et|ets)$  que va donar totes los mots que s'acaban per *et* ou *ets*: vèire en Figura 5 la cèrca dels contèxtes de mots que començan per *ram* et s'acaban per *et* o *ets*.




Figura 5 : Cèrca, amb l'ajuda de las expressions regularas (regex), dels mots que començan per *ram* e s'acaban per *et* o *ets*, e dels contèxtes d'aqueles mots

Se pòt de segur combinar aquelas diferentas menas de cèrcas : cèrcas de sequéncias de formas recuperadas amb d'expressions regularas, per exemple.

## 4. Cap a la basa operacionala

### 4.1 Far créisser la basa

Un còp la basa experimentala en plaça, aurem per tòca de far créisser lo nombre de tèxtes per fin de passar a una basa operacionala de qualque detzenats de milions de mots<sup>6</sup>. Dins aquela etapa, la *Biblioteca Virtuala de la Tor Manha* poirà constituir una ressorga per *BaTelÒc*: los tèxtes ja numerisats per Ciel d'òc poirà seguir la cadena de tractament necite a l'encodatge al format XML/TEI P5 per dintrar dins *BaTelÒc*. Dins l'autre sens, un utilizator de la *Biblioteca Virtuala* poirà tanplan far virar los espleches d'interrogacion de *BaTelòc* per anar mai luènh dins l'estudi d'un tèxte que i aurà legit.

Coma la basa experimentala, la basa operacionala serà estructurada per genre, per temporada e data, per dialecte, per grafia, e per autor, mercés a las metadonadas estacadas a cada tèxte. Mas, per que se pòsca bastir de corpora de trabalh segon las règlas de bastison d'un corpus vertadièr – que los genres, domènis, dialectes e tipès de supòrt i devon èsser representats d'un biais equilibrat – calrà far créisser la basa en apondent de tèxtes de totas menas. Volèm seguir per aquò, non pas l'exemple de Frantext, que claus mai que mai de literatura, mas los exemples dels corpora bèlses de la lenga englesa The Bank of English<sup>7</sup> o The British National Corpus<sup>8</sup>, e, mai generalament, aprofèchar las experiéncias de constitucion de corpus representatius e equilibrats per d'autres lengas (veire Péry-Woodley, 1995 ; Habert, 2005). En mai de la literatura, la basa deurà doncas enclaire d'autres menas de tèxtes : de tèxtes d'oral-escrich coma los discors politics, los sermons, de tèxtes coma las cronicas e los articles d'almanacs o de revistas, de tèxtes tecnicos, juridics o ligats a de mestièrs, las correspondéncias, emai las correspondéncias electronicas mai recentas, e mantunas menas de tèxtes orals transcriches.

---

<sup>6</sup> Per dire de se donar d'òrdres de pagèla, la basa FRANTEXT conten a l'entorn de 4000 tèxtes per 220 milions de mots, recampats en un quarantenat d'ans.

<sup>7</sup> <http://www.cobuild.collins.co.uk>

<sup>8</sup> <http://www.natcorp.ox.ac.uk/>

Los dreches d'autors seràn respectats coma se deu. Los tèxtes de la basa seràn, d'un biais general, pas accessibles al public dins lor integritat. Coma o avèm vist amb la demonstracion de la basa experimental, seràn pas que de colleccions de tròces de tèxtes coma resultas de las requèstas que seràn porgits. Per las òbras jos drech, los tròces de tèxtes faràn pas mai de 300 caractèrs. Per las òbras liuras de dreches, los tròces de tèxtes porgits poiran èsser mai largs, e l'accès a l'òbra integrala poirà èsser permesa, se ne vira, coma dins la bibliotèca numerica de Ciel d'Òc.

#### **4.2 Annotar los tèxtes**

Quand la basa serà pro larga (4 o 5 milions de mots), poirem aviar un tractament linguistic per etiquetar las formas graficas amb d'informacions morfosintacticas per ne far una basa lematizada e categorizada. Sus la basa enriquesida e anotada d'aquel biais, se poirà far de requèstas mai complèxas : cercar totas las formas conjugadas d'un vèrbe, totas las formas d'un adjectiu amb sas marcas de genre e de nombre ; téner compte de las categorias sintacticas dins las requèstas per cercar per exemple totas las prepausicions seguidas per un vèrbe ; combinar las cercas de co-ocurréncia e amb las flexions verbalas, per cercar per exemple una frasa al preterit que comença per l'advèrbe *puèi* e que seguís una altra frasa al preterit. Se poirà tanben bastir de tièra de mots per enriquesir encara las requestas, far servir de gramaticas formalas per bastir de règlas parametrables, o far de calculs de frequéncias, e d'estatísticas. Aquelas aisinas permetràn de tirar de jos-lexics o de glossaris, de tirar de col·locacions, de cercar las primièras atestacions (dins la basa) d'un mot ou d'una forma. L'interés d'aquestas requestas complèxas per d'estudis linguistics, que sián morfologics, sintactics, lexicals o semantics, es evident. Mas d'autres disciplinas coma l'estilistica, la literatura, la glossaristica, la lexicografia, l'istòria, l'etnologia e la didactica de la lenga ne poiràn tanben aprofèchar.

Lo trabalh d'annotacion necite es pas dels mendres, estant la manca de ressorgas lexicalas informatizadas e la variacion grafica, morfologica e lexicala de l'occitan. Mas poirem beneficiar per començar de l'etiquetaire e del lematizaire del projècte APERTIUM qu'a per tòca de desvolopar de traductors automatics occitan-catalan e occitan-espanhòl (Armentano i Oller, 2008).

## 5. Un projècte cooperatiu

La bastison de *BaTelÒc* es menada dins l'encastre d'un laboratòri de recèrca de linguistica (CLLE-ERSS, Universitat de Tolosa lo Miralh e CNRS) qu'a tanben de competenças en tractament automatic de las lengas, crucialas per nòstre prètzfach. De partenariats, crucials eles tanben, son ja en plaça amb IDECO/IEO, CIEL d'ÒC, lo CROM, l'ATILF e lo CNRTL. Aquel projècte es d'interés colectiu pels estudis occitans. Nos sembla que capitarà pas que se ven un projècte cooperatiu. Se pòt cooperar a dos nivèls al mens : cadun pòt èsser *utilizator*, es a dire utilizar *BaTelÒc* per sas recèrcas e nos far passar las criticas e idèas per melhorar la basa, son contengut e las aisinas de cèrca ; cadun pòt venir *contributor*, es a dire nos fisar un tèxte (format rtf, doc, txt ...) que vendrà enriquesir la basa. Convidam doncas totes los que son implicats dins la produccion de tèxtes occitans coma autor o editor, totes los qu'an de tèxtes occitans (escriches o orals) coma matèria de trabalh o objècte d'estudis a cooperar amb nautres per far créisser *BaTelÒc*<sup>9</sup>.

## Referenças bibliograficas

- ARMENTANO i OLLER, C. (2008). Traduction automatique occitan-catalan et occitan-espagnol : difficultés affrontées et résultats atteints. In Neuvième Congrès International de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, Aachen. AIEO.
- BRAS, M. (2006). Le projet TelÒc : construction d'une base textuelle occitane. *Langues et Cité* : bulletin de l'observation des pratiques linguistiques, 8:9.
- BRAS, M. et THOMAS, J. (2007). Dictionaris, corpora, e basas de donadas textualas. *Linguistica Occitana*, 5:1–22.
- FIELD, T. (2008). Langue et société au XIII<sup>ème</sup> siècle à la lumière du corpus électronique du

---

<sup>9</sup> Dins aquela amira nòstre projècte poiria cooperar amb lo de Gérard Ligozat de desvolopar un sistème de tractament automatic de tèxtes parallèls (Ligozat, 2008).

gascon médiéval. In Neuvième Congrès International de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, Aachen. AIEO.

HABERT, B. (2000). Des corpus représentatifs : de quoi, pour quoi, comment ? In BILGER, M., éditeur : Linguistique sur corpus. Etudes et réflexions, numéro 31 de Cahiers de l'université de Perpignan, pages 11–58. Presses Universitaires de Perpignan, Perpignan.

HABERT, B. (2005). Instruments et ressources électroniques pour le français. L'essentiel Français. Ophrys, Gap/Paris.

LIGOZAT, G. (2008). Traitement automatique de textes parallèles : le cas de l'occitan moderne. In Neuvième Congrès International de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, Aachen. AIEO.

PÉRY-WOODLEY, M.-P. (1995). Quels corpus pour quels traitements automatiques ? TAL, 36(1-2):213–232.

RICKETS, P. (2001). COM1 Concordance de l'Occitan Médiéval (CD-ROM). Brepols, Turnhout.

RICKETS, P. (2005). COM 2. Les Troubadours. Les Textes Narratifs en vers (CD-ROM). Brepols, Turnhout.